

ETH DIARI

Numerò 102
Dimecres 9 de mai 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes


MÈS DE 3.500 REFUGIADI ALBANESO-KOSOVARS TRAUEREN ERA FRONTÈRA ALBANESA PETH PUNT DE MORINA



Mès de 3.500 refugiadi albanesos-kosovars traueßen ager era frontèra albanesa peth punt de Morina tás 15.000 ores, segontes informec un representant deth Naut Comissariat de Nacions Unides tás Refugiadi (ACNUR).

Eth fluxe de deportació comencèt tás 8.000 deth maitin e s'amendric pera tarde. Es refugiadi arribau principaument a pè dera localitat de Zur (a sies qui-

lomètres dera termiéra). Ager ath maitin, es refugiadi arribau principaument en tractors de pòbles der oest de Kosòvo, ena region de Pec e indicauen que i auie intensi enfrontaments entre es forces sèrbies e er Exercit de Liberament de Kosòvo (ELK) en aguesta zóna. Es habitants de Djakovica (en sud-oest) tanben parlèren de "batèstes" entre es dues faccions registrades delànet.



ES MAUS COLLATERAUS

Era OTAN a tornat a bombardar per error. Es maus collateraus tanhen aguest còp ara ambaishada chinesa en Belgrad qu'a estat completament destruïda. Dues personnes moriren pendent aguest atac. Mentreant, Milosevic seguis sense prononcià-se sus eth plan de patz prepausat per Occident e Rússia. Ena imatge, aspècte dera ambaishada dempùs der impacte des bombes.


OBIOLS (PSC) PRESENTE ERA LISTA EUROPÈA DETH PARTIT DES SOCIALISTES EN TOT SOSLINHAR QU'ETH FUTUR D'EURÒPA PASSE PER UA SOLUCION ENTÀ KOSÒVO

Eth PSC presentec ager ath meddia en Barcelona era can-didatura deth partit entà eleccions tath Parlament Europèu. Eth numerò 1 dera lista, Raimon Obiols, resumic eth projecte socialista en tot soslinhar qu'eth futur dera Union Europèa passe per ua solucion politica e rapida tath conflicte enes Balkans.

Jos eth lèma "Per Europa farem més", es socialistes catalans presentèren era sua lista tás eleccions europèes deth pròpleu 13 de junh en pabelhon Mies Van der Rohe de Montjuïc. Obiols centrèc eth sòn discors ena importància d'ua resolucion deth conflicte en Kosòvo e deth papèr qu'a de jogar era Union Europèa en aguest problema. "S'aquiu delà fracassam, alavetz era Union Europèa perderà eth sentit. S'en cambi, de-là se hè ua politica coordinada, intensa e intelligenta, entà apujar eth nivèu economic e sociau dera region, entà introducir elements de cultura democratica, alavetz Europa qu'aurà

estat ara nautada des circons-tàncies", remerquèc eth numerò 1 dera lista europèa deth PSC. En aguest sentit, Obiols expliquèc es sies èishi principaus deth programa socialista catalan tás eleccions tath Parlament Europèu, entre eri, bastir ua politica europèa fòrta "tà qu'era UE sigue cada viatge més ua union politica e non sonque ua union monetària" e, d'autre cos-tat, artéñher qu'Euròpa "sigue un agent politic reau ena politica exteriora entà que non vage darrèr d'auti", en clara referència ara subordinacion dera UE respècte as Estats Units.

Els auti punts deth programa electorau deth PSC entà Euròpa



son eth creishement economic, era adaptacion as cambis -en tot incidir ena formacion professionau e educatiua-, eth man-tienement deth modèu sociau d'Estat deth benestar sociau europèu e er assolidament d'ua politica de qualitat enes ciutats.

En acte de presentacion dera candidatura deth PSC tás eleccions tath Parlament Europèu tanben i intervenguec er alcaldé de Barcelona, que remerquèc era importància de "demanar ua Euròpa més propèra as ciutadans". Era lista deth PSC la conformen nau personnes. En numerò dus e tres d'aguesta candidatura repetissen er èurodeputat Jra-yó e era deputada Terrón.

Aguesta lista s'includí ena deth PSOE que concorrí tás comicis europèus jos eth nom de Socialistes e Progressistes, e a on Obiols aucep eth numerò dus, dempùs dera socialista Rosa Díez.

INAUGURAT ETH NAU PARC DE POMPIÈRS DE BOSSÒST

E s pompiers e proteccion civiu son des camps lèu pliament transferidi tath Conselh Generau d'Aran, mès cau auer present qu'aguesti

de nautada, que constituís es co-chères. Aguest locau a dues gessudes, un tara carretèra N-230 e era auta tara carretèra deth Portilhon.

Era dusau bastissa conste actuament de dues plantes de cent cinquanta mètres quarrats de superficia cadua. Ena planta baisha i a era sala de control, es bureus administratius, zóna de traball e es vestiaris e doches tás òmes, qu'aué en dia son 24. Tanben a dues gessudes que dan as madeishi lòcs der aute edifici. Ena planta nauta d'aguesta dusau bastissa se i tròbe ua sala polivalenta tò corsi e amassades, atau com ua sala tò posà-se e es vestiaris, lavabos e doches tath personau femenin qu'ei, actuament, d'ua hemna. Tanben en aguest pis i é eth min-jador e era codina.

Ei previst qu'en futur en aguest bastiment se i bastisque ua tresau planta a on i aurie es futurs dromitòris e un

gimnàs. Era Generalitat de Catalunya s'a hét cargue, financèrament, dera òbra e eth Conselh Generau d'Aran a poten-ciatiat era licitacion e s'a encuedat dera òbra. Eth cap d'aguest Parc de Pompiers de Bossòst qu'ei Josep Maria Cau.

Ager ath maitin, jos era presidència deth conselhèr de Governacion dera Generalitat, eth senhor Xavier Pomés e deth sindic d'Aran, senhor Barrera, se realizèc er acte oficiau d'inauguracion a on i aguec eth descubrimient d'ua placa rebrembiua, ua visita tás naues installations atau com un conjunt de parlaments deth senhor Cana-

lies, director generau de Pompiers e Proteccion Civiu, deth baile de Bossòst, Felipe Delseny e, fin finau, ues paraules deth sindic Barrera e deth conselhèr Pomés.

Tot acabèc tamb un aperitiu popular enes cochères deth parc.

Prealablament ara inauguracion deth parc de Pompiers, eth conselhèr dera Generalitat auie estat recebut en Ajuntament de Bossòst a on siguec saludat per tot eth consistòri, tamb eth baile Delseny ath deuant, e a on signèc en libre d'autor.



Xavier Pomés
conselhèr de Governacion

qua còsten de dus edificis. Era un qu'ei ua planta tamb 220 mètres qua-rradi de superficia e d'uns sies mètres



ARTICLES DES DE CATALONHA

Cò que passe en Kosòvo ère de preveir d'ençà qu'en an 1981 Belgrad i proclamèc er estat d'emergència e i envièc er exercit iogoslau tà padegar es protestes des estudiants e trabalhadors kosovars contra era discriminacion que patien. Cò que passe aué en Kosòvo non ei cap nau donques, senon qu'a com antecedent immediat era aparicion d'un violent nacionalisme sèrbi dempús de sonque un an dera mòrt de Tito e, mès concretament, dempús dera grana manifestacion organizada en Kosòvo Polje (eth lòc considerat sant tòs nationalistes totalitaris sèrbis e montenegrins) er an 1987, pendent era quau Slobodan Milosevic, alavetz cap dera Liga des Comunistes Sèrbis, didec aquerò dera "mission des descendants" qu'auien de defensar era "terra ancestrau" en perilh. O sigue, un Kosòvo 'infectat' de musulmans. Milosevic arremasau eth testimoni deth nacionalisme agressiu 'criat' per un grop d'intellectuaus (especiaument es dera Associacion d'Escrivans Sèrbis o ben dera Universitat de Belgrad) e pera Glèisa ortodoxa sèrbia (que pendant sègles auie agut eth patriarcat ena ciutat kosovara de Pec), que defensauen fèrmament qu'eth territori de Kosòvo non ère cap negoiable. Era descomposicion dera antiga federacion iogoslava, en 1991, metec en marcha un aute viatge es pelejes territorials duns Balcans inestables aumens dera queiguda der Empèri Austro-ongarés en 1918: prumèr sigue en Eslovènia; mès tard en Croàcia; pò temps dempús en Bòsnia e Erzegovina e ara, nauament, en Kosòvo, qu'en 1989 ja auie patit un còp de mòrt tamb era supression dera sua autonomia. En toti es cassi, darrèr de cada conflicte i auie un gran protagonista: Sèrbia; mielhor dit, eth nacionalisme totalitari de Milosevic e des intellectuaus e clergues inventors deth concepte dera Grana Sèrbia, qu'arremasse en un madeish front comunistes e feishistes.

Ena editoriau deth numerò 3 (mai-agost de 1994) dera revista *El Contemporani*, es responsables d'aguesta publicacion mos referíem ara guèrra de Bòsnia e Erzegovina com

un conflicte que, entre d'autres causes, hèg brotoar es hantaumes d'ua Europà pateticament febla coma entitat politica, perque en Bòsnia se i podec constatar er incomprendible deficit integrador que carrège deth sòn començament eth projècte d'union europèa, qu'aurie d'includir es drets des minories nacionaus e, tanben, dera perversa politica europèa -e occidentau en generau- qu'a estat capabla de vantar pendent plan de temps era dictadura de Milosevic, sonque entà arturar ua reordenacion 'espontanèa' des termières impausades dempús dera Segona Guèrra Mondiau. Alavetz planhèm qu'era crudetat dera Guèrra de Bòsnia non auesse provocat

d'adoptar un plan globau d'estabilizacion dera zòna que metesse totes es tensions sus era taula (eth cas d'Istria en Eslovènia; es reivindicacions dera minoria sèrbia de Krajina e Eslavònia en Croàcia; es aspiracions sobiranistas de sèrbis e croats en Bòsnia; era restitucion dera autonomia en Kosòvo e Voivodina; era emancipacion de Montenegro; era marginacion dera minoria musulmana de Sandzak en Sèrbia e Montenegro, o tanben era oposicion de Grècia ara independència de Macedònia). Mès qu'era Union Europèa a dus problemes, desparièrs mès complementaris, que l'an amiat entara estupida paralisi des darrers ans. Eth prumèr ei que non a artenhut

politicomilitar (OTAN) per dessús dera ONU e dera UEO, en tot forçar era Union Europèa a participar en ua accion bellica que molti des caps de govèrn, diguen cò que diguen ara, non desirauren pes 'conseqüencies contaminantes' que podie auer enes sòns territoris. Vo'n brembatz, per exemple, deth bataclam que provoquèc era possibla amassada deth Parlament kurd en Vitòria-Gasteiz? Donc qu'ei un shinhau cò de madeish, esvitar que s'escampilhe era taca d'oli dera reclamacion dera sobirania nacionau. Atau non s'auance pas. Ua politica timorata e bric imaginativa enes Balcans sonque podie arténher eth deplorable espectacle que mos aufrissen es televisions en cada minjada.

Totun açò, s'er an 1994 ja èra convençut que calie refusar es arguments d'aqueri que volien hèr passar eth conflicte en Bòsnia com ua guèrra civiu entà non intervié-i, ena guèrra de Kosòvo (perque ei ua guèrra, vertat?) creigu que tanben cau refusar era retorica dera non-intervencion, qu'apèlle ath madeish guidon per pòur as 'efèctes segondaris': era supremacia militara des EUA, era violacion deth principi de non-ingerència enes conflictes des Estats sobirans, era pòur as reivindicacions sobiranistas en cadea, eca. Tota decission carrege un risque (es bombardegi de Belgrad e Pristina ac an estat), mès ua politica que volgue fonamentà-se ena libertat a d'assumir eth compromís de defensà-la. Tà jo, era libertat non aurie d'auer frontières. E en Kosòvo se lute, en prumèr lòc, pera libertat e era dignitat dera sua gent mès, qu'arrés non ac doble, tanben pera nòsta coma europeus e coma catalans [e aranesi] dera madeisha manèra qu'auer perseguit judiciaument Pinochet a estat, ath delà d'un acte de justicia tòs chilens reprimidi per ua dictadura execrable, ua victòria der esperit democratic e des drets umans.

Agustí Colomines i Companys
Professor d'istòria contemporanèa
dera Universitat de Barcelona



(C) David Brauchli (AP)


era intervencion dera comunitat internacionau, especiaument dera Union Europèa, en defensa des drets nacionaus e democratics de toti es pòbles e non sonque des Estats. Maugrat es milers de mòrts e er inesvititable despartiment deth territori e dera poblacion jos eth principi espantoriós dera netèja etnica, es rectors dera politica internacionau demostren auer mès interès en sauvar er *statu quo* que pas era libertat. Coma didie Eric Hauck ("Danys colaterals", *Avui*, 6/4/99), d'ençà dera prumèra conferéncia de patz, abantes inclús dera desintegracion definitiu de Iugoslàvia, era comunitat internacionau triguèc per dar ua solucion temporau tà cada conflicte, dempús des desastres umanitaris, en lòc

acordar ua politica consensuada sus ce qué calie hèr enes Balcans, e eth dusau ei qu'era concepcion estatista e jacobina dera Union hè que mensprede per sistèma es drets nacionaus des minories, de laguens e dehòra deth 'club'.

Mentretant, se s'a percut dètz-e-ueit ans inutilament, s'era situacion bosniaca rebrembaue era dera Espanha de 1936 en cò que hè ara passivitat des govèrns democratics, en Kosòvo era pòga solidesa des europeus entà doblegar politicament Milosevic e es sòns aliadi mos place un aute còp en madeish escenari qu'en Eslovènia, Croàcia e Bòsnia. E maugrat tot, quauquaran a cambiat, sustot perque es EUA an hèt valer eth sòn poder

ETH CROTZAT DETH DIMENGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Orizontaus: 1. Familharment, mo'les pòrte ETH DIARI cada dia. 2. Vengui d'èster mainadat. Mieja vacuna. 3. Tèda desvolatizada. Camavirada (ath revès): gói, sentiment de plaser e de satisfaccion. 4. Non ei cap prau. Camavirat: nòm de hemna apocat. 5. Un casse mau plantat. Aurina, pish. 6. Alimentar. M'apertien aguest possessiu. 7. Animau vertebrat volador. Terminason verbau dera la persona sing. der imperfèit d'indicatiu deth verbe hèr. 8. Enes coches alemanas. Auer eth sen tot capvirat. Nòm basc d'ome. 9. Mieja obrerà. Còder carn en un ast o horn. 10. Simbèu quimic deth ruteni. Era

Verticaus: 1. Tecnic esportiu que dirigís es entrenaments des esportistes (f. pl.). 2. Relatiu ara medecina. Bonha, tònha. 3. Eth partit de Rahola. Vaishèth metallic redon entà cauhar aigua. Prefixe d'origina arab que trapam en fòrça toponims ath torn de Lhèida. 4. Lairons Sense Abilesa. Capensús: vèspes. Eth festivau dera cançon latinoamericana. 5. Aguest teishinèr, tot capvirat, pòc teisherà. Enes ràdios endique era ona mieja. 6. Nanos Irosi e Revolucionaris de Samarcanda, per exemple. Abreviacions deth factor Rhesus, aglutinogen que se trape enes globilhons vermelhs dera màger part des èsters umans. Nòm de hemna. 7. Era tau grèga. Capensús: ua petega desvocalizada. Emplega enes Estats Units. Nòrd. 8. Hèt important ena vida d'ua persona, d'ua collectivitat sociau... Poblacion deth Vietnam. 9. Bastrussi, que trabalhen malament, sense bric d'adretia. 10. Hèn camin eri, o eres, com Espinàs.

per Cisko


mès redona. Los Angeles. Nòta musicau. 11. Camavirat: parirè gats. Mai que n'eis un. 12. Anfibio ovovivipar de pèth lisa, negra e tamb plapes auriòles (pl.).

SE JAMÈS TAS DEMANAT COM AJUDAR ARA GENT D'ETH DIARI NON AC DOBTES: HÈ-TE SOSRIPTOR.

Telefon 619294159

SOLU-
CION
DETH
CROZAT
DETH
DARRÈR
DIMEN-
GE

per Vicent Simó



Edite ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)
Carriè Doctor Manel Vidal
locau num. 5
(Darrèr edifici Ath cant der Espitau)
25530 Vielha-Val d'Aran
Telefon: 973641772
Fax: 973640871
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.
e-mail: jrcc@apdo.com
Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.
Equip de correctors: Xavier Gutierrez.
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.
Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI
en Vielha.
Tirada: 1000 exemplars.